

**ДФ ДЕМОКРАТСКИ  
ФРОНТ**

**Клуб посланика ДФ - НСД, ДНП, РП**



**+382 20 404 - 551**

**+382 20 404 - 510**



СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ

PRIMLJENO:	23.06. 2022. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/22-7
VEZA:	
EPA:	
SKRACENICA:	PRILOG:

**СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ**  
н/р г-ђи Данијели Ђуровић, председници

На основу чл. 187 Пословника Скупштине Црне Горе, потпредседници Владе за спољну политику, европске интеграције и регионалну сарадњу и министарка европских послова Јовани Маровић постављам следеће

### ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

Поштована г-ђо Маровић,

**Зашто се Црна Гора придружила, са аспекта међународног права, нелегалним санкцијама Руској Федерацији?**

Образложење ћу дати на самој сједници, а одговор тражим и у писаној форми.

Подгорица, 23. јун 2022. године

Посланик Демократског фронта  
др Дејан Ђуровић



Crna Gora

Ministarstvo evropskih poslova



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

Adresa: Bulevar revolucije 15  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 481 301

28. 6. 20 22 GOD.	
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/22-7/2
VEZA:	
EPA:	28. jun 2022. godine
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Br: 01-08/22-542/2

Za: **SKUPŠTINA CRNE GORE**  
n/r g-đi Danijeli Đurović, predsjednici Skupštine Crne Gore

**Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje dr Dejana Đurovića, poslanika Demokratskog fronta**

Poštovana predsjednice Skupštine,

U skladu s članom 191 Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore, u prilogu dostavljamo pisani odgovor na poslaničko pitanje **dr Dejana Đurovića, poslanika Demokratskog fronta.**

S poštovanjem,

Potpredsjednica Vlade za spoljnu  
politiku, evropske integracije i regionalnu  
saradnju i ministarka evropskih poslova

dr Jovana Marović





**Odgovor na poslaničko pitanje dr Dejana Đurovića, poslanika Demokratskog fronta: „Zašto se Crna Gora pridružila, sa aspekta međunarodnog prava, nelegalnim sankcijama Ruskoj Federaciji?“**

U skladu s Vašim poslaničkim pitanje, u nastavku dostavljam sljedeći odgovor:

Glavni vanjsko-politički cilj Crne Gore je pristupanje Evropskoj uniji. U skladu sa tim, ciljevi i prioriteti ove Vlade su vrlo jasni - posvećeno raditi na intenziviranju ispunjenja evropske agende, prije svega kroz realizaciju privremenih i dobijanje završnih mjerila u poglavljima 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, bez kojih ne može doći do zatvaranja bilo kog poglavlja pravne tekovine Evropske unije. Iako je prošlo svega dva mjeseca od izbora ove Vlade, mnoge stvari koje su stagnirale u posljednjih par godina, značajno su unaprijeđene, dok se glavni rezultati tek očekuju.

Kao što Vam je poznato, dosljedno i potpuno usklađivanje crnogorske vanjske politike sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU na liniji je naše geopolitičke orijentacije, na osnovu koje Crna Gora uživa ugled odgovorne NATO članice, ali i ozbiljnog kandidata za članstvo u EU.

U skladu sa Pregovaračkom pozicijom za poglavlje 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, Crna Gora se obavezala da će u pristupnom periodu nastaviti usklađivati svoju vanjsku, bezbjednosnu i odbrambenu politiku s pozicijama i djelovanjem EU u svim pitanjima od globalnog i regionalnog značaja.

Kao država koja svoju vanjsku i bezbjednosnu politiku u potpuno usklađuje sa EU, Crna Gora se priključila i sankcijama Ruskoj Federaciji. Sve sankcije EU su u potpunosti u skladu sa obavezama po međunarodnom pravu, uz poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda. Kada se postigne politički dogovor između država članica EU, Evropska služba za spoljne poslove i/ili Evropska komisija pripremaju neophodna pravna akta i dostavljaju ih Savjetu na usvajanje. Propisi i odluke Savjeta, kao pravni akti opšte primjene, obavezujući su za svako lice ili entitet pod jurisdikcijom EU. To znači da bilo koje lice ili entitet unutar EU, bilo koji državljanin EU na bilo kojoj lokaciji i sve kompanije i organizacije osnovane prema zakonu države članice EU. Samim tim, ovo je nešto čemu teži i Crna Gora, i to ne radi ispunjenja još jedne tehničke obaveze, već suštinske promocije demokratije i vladavine prava.

Podsjećanja radi, članom 9 Ustava Crne Gore, kao najvišeg pravnog akta naše države, propisano je da „*potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni su dio unutrašnjeg pravnog poretka, imaju primat nad domaćim zakonodavstvom i neposredno se primjenjuju kada odnose uređuju drukčije od unutrašnjeg zakonodavstva.*“ Kao opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava jesu i poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta drugih država, a u konkretnom slučaju

Ukrajine. Crna Gora je iz tog razloga, zajedno sa još 140 zemalja, glasala za rezoluciju kojom se potvrđuje ukrajinski suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet.

Pored toga, Zakonom o međunarodnim restriktivnim mjerama propisano je da Crna Gora iste uvodi na osnovu: rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, usvojenih na osnovu glave VII Povelje Ujedinjenih nacija; akata Evropske unije; odluka drugih međunarodnih organizacija čiji je Crna Gora član ili čijim se izjavama pridružuje u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetima; i drugih osnova, u skladu sa međunarodnim pravom. Međunarodni sud pravde u Hagu je, 16. marta ove godine, donio „privremene mjere“ da Rusija zaustavi vojne operacije u Ukrajini, koje su obavezujuće, čime je potvrđeno nelegalno djelovanje Ruske Federacije ka Ukrajini. Nastavkom agresije ka Ukrajini, Rusija krši međunarodno pravo time što ne poštuje nalog Međunarodnog suda pravde.

Sve prethodno navedeno navodi na činjenicu da je Crna Gora ispravno postupila, prateći civilizacijske principe najrazvijenijih zemalja, čijem društvu težimo. Evropska unija prepoznala je spremnost Crne Gore da prati politiku EU i u ovim globalno teškim trenucima jasno podrži sankcije Ruskoj Federaciji.

Na kraju, sa civilizacijske, odnosno ljudske strane, kao država koja poštuje suverenitet i teritorijalni integritet, kao i demokratske principe svake države, u obavezi smo da osudimo svaku agresiju jedne države ka drugoj, naročito ako ta agresija nosi potencijal za ugrožavanje globalne bezbjednosti.

Zahvaljujući politici usklađivanja, Crna Gora ima šansu da u skorijoj budućnosti bude prva zemlja iz regiona koja bi bila primljena u EU, kada se izborimo sa ključnim problemima, od kojih je reforma pravosuđa od posebnog značaja. U tom dijelu ključna odgovornost leži na Skupštini Crne Gore, odnosno poslanicima koji o tome odlučuju. S tim u vezi, sve oči naših građana, ali i naših evropskih partnera uprte su u Skupštinu Crne Gore, koja mora da kroz širi dijalog i konsenzus dođe do rješenja o imenovanjima na ključne pravosudne funkcije do kraja jula. U suprotnom, najviše će ispaštati cijela Crna Gora, odnosno naši građani, jer nećemo uspjeti da im pružimo priliku za bolji život koji od svih nas očekuju.